



# SOUTHERN AFRICAN RURALITY IN HIGHER EDUCATION

## GO YA KWA YUNIBESITI

DIPOLELO GO TSWA MO BAITHUTING  
BA METSE YA MAGAE







# DIYUNIBESITI TSE DI TSAYANG KAROLO



**RHODES UNIVERSITY**  
*Where leaders learn*



**University of Fort Hare**  
*Together in Excellence*



 **University of  
BRISTOL**

 **University of Brighton**

# BANAYAMATLOLE

E·S·R·C  
ECONOMIC  
& SOCIAL  
RESEARCH  
COUNCIL

 **Newton  
Fund**

 **NRF** | National Research Foundation

# LENANEO LA DITENG

Ketetsopele	3
1. Matseno	5
2. Botshelo jwa metse ya magae	7
2.1 Maitemogelo	7
2.2 Go akanya ka isago	8
2.3 Go kopa phatlha ya go ya kwa yunibesiting	12
3. Leeto la go ya kwa yunibesiting	15
3.1 Go tswa gae	15
3.2 Paka ya kwadiso	17
3.3 Go tlwaela madulo	18
4. Phetogelo go yunibesiti	21
4.1 Go tsenela dithuto tsa tlhatlhelelo	25
4.2 Go tlwaela lefatshe la dijithale	26
4.3 Go ikemela	27
5. Go aloga le go tswelela pele	28
6. Kgakololo ya bofelo	31
7. Ditebogo	32





# KETETSOPELE

Dipolelo tse di mo bukaneng e di boletswe ke setlhophpha sa baithuti ba ngwaga wa bobedi wa dithuto tsa dikerii e e kwa tlase go tswa kwa Yunibesiting ya Fort Hare, Yunibesiting ya Johannesburg le Yunibesiti ya Rhodes. Baithuti ba, mmogo le ba bangwe ba bantsi, botlhe go tswa kwa dikgaolong tsa magae ba gape ba ithutang dirutwa tse di farologaneng, ba tsere karolo mo porojekeng ya Ba Metse ya Magae mo Aforika e e mo Borwa mo Thutong e Kgolwane (Southern African Rurality in Higher Education (SARiHE)) ka 2017 le 2018. Boikaelelo jwa porojeke e ne e le go tlhotlhomisa ka fa baithuti ba ba tswang kwa dikgaolong tsa magae mo Aforikaborwa ba itemogelang ka teng go ithuta mo thutong e kgolwane, go ba kgontsha go ipela ka kitso le bokgoni jo ba nnileng le jone mo malapeng le merafeng ya bone le go tlhotlheletsa le go tsweletsa tshegetso e ba e filweng ke diyunibesiti.

Baithuti ka bobone ke bone ba simolotseng bukana e, ka ba ne ba bone fa e ne e le tsela ya go diragatsa thusomorafe mo merafeng ya bone. Dithlophha tse dinnye, di thusiwa ke Moporofesara Gina Wisker go tswa Yunibesiting ya Brighton kwa UK, di dirile mmogo mo mafelong a beke a se kae go tlhagisa bukana e. Dipolelo tsa bone ke tsa sebele, di tlhalosa maitemogelo a a tshwanang le a a farologaneng.





# 1. MATSENO



Southern African Rurality in Higher Education (SARiHE) ke porojeke e e dirang le batlhotlhomisi-mmogo ba baithuti go ralala diyunibesiti tsa Aforikaborwa tse tharo – Yunibesiti ya Johannesburg, Yunibesiti ya Rhodes le Yunibesiti ya Fort Hare. Jaaka baithuti re dira tokomane ya maitemogelo a rona a pele ga go ithuta mo dikgaolong tsa magae le maitemogelo a rona a yunibesiti.

Boikaelelo jwa bukana e ke go ruta bamalapa, ditsala, dikolo le baagi ka ga phetogo ya motho ka nosi go tswa mo maitemogelong a magae go ya go maitemogelo a yunibesiti, dikgwetlho le ka fa motho a kgathhanang le tsone ka teng le go di fenza. E ama gape dilo tse re tshwanang ka tsone le mororo re tswa mo magaeng le/kgotsa lemoragong le le farologaneng.

Mo pakeng ya morago ga tlhaolele (apareteiti), phitlhelelo go thuto e kgolwane e oketsegile thata. Le fa go le jalo, ka ntla ya go tlhoka tshedimosetso, ditšhelete, le tshegetso, batho ka bontsi ba ba tswang kwa magaeng ga ba nne le tšhono ya go ya kwa yunibesiting, fa ba ba kgonang gantsi ba tlogela mo tseleng ntla ga go nna le borutegi. Dikgang tse ga di a tshwanelo go nna dikganedi go mongwe le mongwe yo o lekang go fitlhelela bokgoni jwa bone.

Kaedi e ke ya motho mongwe le mongwe ka nosi yo a ipelaelang, ka maikaelelo a go ba fa ditharabololo tse di dirlweng ke batlhotlhomisi-mmogo go tswa kwa dikgaolong tsa magae. Bukana e e tlaa tlota ka botshelo jwa magae, ka ditheo tsa jone, leeto go ya kwa yunibesiting kgotsa kwa thutong e kgolwane, phetogo ya go nna mo yunibesiting, le se se bothokwa go gaisa, ka fa o ka tswelelang go tswa mo mathateng a o kopanang le one le go tsepamisa mo boikaelelong, gore o kgone go atlega mo go nneng le borutegi jwa gago.





## 2. BOTSHELO JWA METSE YA MAGAE

Botshelo mo dikgaolong tsa magae bo kgatlhisa fela jaaka botshelo bope bo sele mo mafelong a mangwe. Le fa go le jalo, le batho ba magae ba akanya ka botshelo ka kwa ntle ga mafelo a bone; re akanya ka go ya kwa diyunibesiting morago ga materiki tse di leng dimaele tse di kgakala kwa ditoropong. Botshelo mo dikgaolong tsa magae gape bo farologane tebang le ditlhabololo.

### 2.1 MAITEMOGELO

Dikgaolo tsa magae di ka ga bommogo, le se se botlhokwa go gaisa, go bontsha Botho magareng ga batho. Tikologo ya magae ke yone motheo wa go ithuta ditiro, boitiso, boipelego, le tlollo. Batho ba ba mo dikgaolong tse ba busiwa ke tlwaelo, setso, le katlaatelo.

Mo dikgaolong tsa magae, dingwe di tlhabologile fa dingwe di sa tlhabologa. Malapa mangwe a kwa magaeng a dirisa metsi a matamo, a noka kgotsa a melatswana, a dirisa matlwana a mesima a a se nang tlabisomowa, mme mangwe ga a na matlwana gotlhelele. Le fa go le jalo, dikgaolo dingwe tsa magae di na le metsi a a siameng le ditirelo tsa kgeleloleswe tse di tlamelwang ke mmasepala. Karolo e e gwetlhlang ke gore re tsamaya dikgala tse dileele go fitlha kwa dikolong, ka ntla ya gore go na le tse di seng kae tse di leng teng. Bangwe ba nna mo matlong a RDP, megwaafatshe (mekhukhu), matlo a mmu, kgotsa matlo a a agilweng sentle ka ditena tsa samente, mme karolo e e molemo ke gore, go sa kgathalesege gore o nna mo ntlong ya mofuta ofe, re e dira legae le gone re itumela jaaka balelapa.

*"Jaaka basimane re ne re atle re ye go thuma koo. Ka gore letamo le ne le le kotsi thata, re ne re kgalemelwa ke batsadi ba rona gore re se ka ra thuma, mme go ne go se na le fa e le letsatsi le le lengwe le ka lone re sa yang go thuma. Nako le nako fa re boela kwa morago, re ne re itewa thata."*

– . Motlholtlhomisi-mmogo wa moithuti<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Dinopololo tsotlhe tse di mo bukaneng e di builwe ke batlholtlhomisi-mmogo ba baithuti.

## 2.2 AKANYA KA ISAGO

Batho ba magae le bone ba na le maikaelelo a ba batlang go a fitlhelela. Re batla go bona dithutego kwa yunibesiting gore re tokafatse setšhaba sa rona, le go fedisa lehuma mo baaging ba rona. Go na le batho mo merafeng ya rona, le bamalapa a rona kgotsa balosika, ba ba tlhageletseng ka magetla mo morafeng o re nnang mo go one. Batho bano ba rtegile, ba na le matlo a magolo, ba na le dijanaga, le gone bangwe ke barutabana ba rona, go tswa mo maemong a sekolo sa poraemari go ya kwa maemong a dikolo tse dikgolo. Re batla go tshwana le bone. Rotlhe re gakologelwa ka fa re neng re akanya ka go ya kwa yunibesiting:

*"Maikemisetso a me a simologile kwa boemong jwa poraemari. Tota e ne e se kakanyo e ntle le fa go le jalo; morutabana wa me o ne a tle a re betse fa re sa kgone go araba dipotso tsa dipalo ka nepagalo, ka jalo ke ne ka eletsa go tshwana le ene gore ke kgone go tla go boela koo gore ke otlhae bana ba gagwe. Hahaha! E ne e le ka ga go ipusuloseska nako eo, mme e rile fa ke fitlha kwa sekolong se segolo, ke ne ka lemosiwa ditiro tse dingwe tse di kgatlhisang tsa boiphediso, tse di jaaka booki, disaense, le palotlotlo. Kgaitsadiake o ne a nna mooki, kajalo ke ne ka kgatlhegela go gaisa go tsweletsa dithuto tsa me."*

*"Boammaaruri ke gore, ke ne ke sa tlhomamise gore ke ne ka batla go dira eng, mme fela ke kgatlhegela sengwe le sengwe se se dirang ka dipalelo."*

*"Mo maemong a sebele, ke tsaya balelapa ba le bothokwa mo go kalokalo le gone ke akanya gore ke ba kolota go le gontsi, mme ka go ya kwa sekolong ke bonnye jo ke ka bo dirang go ba duela go bo ba ntetlide go gola go nna motho yo o pelonomi yo ke leng ene gompieno. Ke kgona go dira dilo tse tsotlhe ka Keresete; ke modumedi wa gore dilo tsotlhe di tlhodilwe ke Modimo."*

"THUTO KWA  
YUNIBESITING KE YONE  
SEDIRISWA SOSI SE  
MOTHO A KA SE DIRISANG  
GO BOPA SEŠWA SEEMO  
SA KWA GAE."

**"KWA YUNIBESITING  
KE KWA TOTA RE KA  
KGONANG GO BUSETSA  
TSHOLOFELO E E  
LEBETSWENG YA BATSA  
DI BA RONA."**

## PELE GO TLIWA KWA YUNIBESITING

"Ehh...thekenoloji ya dijital (radio) e nne ya nna le seabe se se botlhokwa ka gore dibui go tswa kwa ditheong tse di farologaneng di ne di bua ka ga go tsenya kopo kwa diyunibesiting, e seng fela kwa go e le nngwe mme e leng kwa diyunibesiting tse dintsi, gore o kgone go nna mo boemong jo bo siameng jwa go swetsa gore ke setheo sefe se ke ratang go tsenela dithuto kwa go sone, fa tsotlhe di nkamogetse. Dipapatso gape di fa tshedimisetso e ntsi ka ga ditshono tsa dibasari tse di leng teng. Jaanong jaaka ke le kwa yunibesiting, thekenoloji e jaaka radio e sa ntse e na le karolo e e botlhokwa, ka gore dilo tse di jaaka dibasari le fa madi a sekolo a okeditswe di a begiwa ka gale."

## O SIMOLOTSE GO UTLWA LENG KA GA YUNIBESITI?


"Ke simolotse go utlwa ka ga yunibesiti fa ke ne ke dira mophato wa me wa bo10 ka 2012 kwa Flagstaff Comprehensive School, koo ke neng ke dira dithuto tsa me tsa sekolo se segolo. Gape, fa ke ne ke tsweletse ke ithuta, e ne e le sengwe se se sa tlwaelegang mo go nna; se se makatsang ke gore ke ne ke sa itse se tota ke neng ke batla go nna sone ka ntlha ya gore ke goletse mo kgaolong e e kgakalakala. Mo godimo ga moo, e rile fa ke dira mophato wa me wa bo10, ke ne ka tsenela pontsho ya ditiro tsa boiphediso koo ke amogetseng tshedimisetso ya tlaleletso, ka jalo go ne go na le batho ba ba farologaneng ba ba tswang mo ditheong tse di farologaneng mo Aforikaborwa mme batho bao ba ne ba mpolelela ka ga yunibesiti. Go na le mefuta e e farologaneng ya tshedimisetso ka ga se se bidiwang YUNIBESITI."

## 2.3 GO KOPA PHATLHA YA GO YA KWA YUNIBESITING

Go kopa phatlha ya go ya yunibesiting ka kakaretso go ngamola tlhogo fa o sa itse sepe ka thekenoloji. Le gale, mo dikolong tse di dirisang diforomo fela le ofisi ya poso go botoka thata. Gonane ka thekenoloji go bonako thata go tsenya kopo ka inthanete, e e leng kgwetlho go moithuti wa materiki kgotsa moithuti wa kwa magaeng. Go laisolola foromo ya kopo gape ke bothata, ka gore ga re itse gore e ka fitlhelwa kae – ga re ditswerere thata tsa go latela ditaelo tsa mo inthaneteng le gone puo e thatathata mo go rona. Go sa nne teng ga Khefi ya Inthanete gore o fitlhelele Inthanete gape ke kgwetlho ka re tshwanetse go rekela di-smartphones tsa rona data, e e tlhotlhagodimo thata le gone baithuti bangwe ga ba na tsone.

Le fa go le jalo, barutabana bangwe ba thusa thata go tlamelka diforomo tsa kopo le go re thusa go tlhopha ditiro tsa boiphediso tse di re tshwanetseng. Dikolo dingwe di lesego go tsenela dikaelo tsa ditiro tsa boiphediso gore di ba kaele mo tlhophong ya tiro ya boiphediso, go ikaegile ka dipholo mo dirutweng le go thusa go tsaya diforomo tsa kopo go tswa mo ditheong tse di farologaneng. Go bangwe ba rona, makwalodikgang, diyalemowa, le dithelebišene ke tsone motswedini nosi wa rona wa tshedimosetso mme re tlaa tshwanela ke go dirisa madinyana a re nang le one go fitlha kwa ditheong tseo go tsenya kopo. Mme bangwe ba setse na le balosika le ditsala kwa ditheong tse dikgolwane mme ba ba thusa ka tsela ya go tsenya kopo.





## KA FA KE TLHOPHILENG YUNIBESITI LE KA FA KE TSENTSENG KOPO KA TENG

"Ke na le moagisani yo o tseneletseng dithuto kwa Yunibesiting ya Cape Town mme o dirile khoso e e tshwanang le e ke neng ke batla go e dira, ka jalo ke ne ka botsa batho ka ga Cape Town mme ba ne ba mpolelela gore ke nngwe ya dikolo tse di molemo. Ke ne ka ya kwa Khefing ya Inthanete go laisolola diforomo tsa kopo ka thuso ya tsala. Ka letsatsi le le latelang mothutimmogo o ne a mpolelela ka ga Yunibesiti ya Johannesburg mme o ne a re ga e duedise go tsenya kopo fa e le gore kopo e tsenngwa ka inthanete – owaii, kopo ya Yunibesiti ya Cape Town e ne e le R100 le gone ke ne ke se na le one madi ao, ka jalo ke ne ka tsaya tshono e. Ke ne ka tsenya kopo."

"Yunibesitiya Fort Hare keee gaisang legone keee etlholtlwatlase go gaisa mo go tsone tsotlhe, ka jalo e diretswe batho ba ba jaaka nna ba ba tswang kwa dikgaolong tse di kgakalakala, gape e diretswe batho bantsho ba ba dikobo dikhutshwane. E siame thata mo dikeriing e ke neng ke batla go e ithutela."

"FA O TSWA KWA KGAOLONG  
YA MAGAE YA GAENO O YA KWA  
LEFELONG LE LENGWE, GA O KA  
KE WA TSWA KWA GAE FELA JAAKA  
MOTHO YO O YANG KWA LEFELONG LE  
LE GAUTSHWANE. BALELAPA BOTLHE,  
BALOSIKA BA BA GAUFI LE DITSALA  
BA TLAA KGOBOKANA GO GO Kaela  
GORE O SE KA WA LEBALA KA GOPE  
BOIKAELELO JWA GAGO JWA GO  
TSWA FA GAE."

### 3. LEETO LA GO YA KWA YUNIBESITING

Leeto la go ya kwa yunibesiting ke maikutlo a a molemo, ka gore bamalapa ka bontsi kwa gae ga ba a bona tšhono ya go ya, mme nna ke mongwe wa ba ba lesego.

#### 3.1 GO TSWA GAE

Jaaka kgato ya ntlha, dipolo tsa dipholo tsa mophato wa bo12 tsa batho ka nosi ke ntlha ya tshimologo ya mongwe le mongwe yo o lemogang gore o tshwanetse go tswa fa gae. Mo go nna, go ne go tshwana fela; le fa go ntse jalo go ne go na le megopol e e farologaneng ka ga gore a ke tlaa atlega koo kgotsa nnyaa.

Bothata ba ntlha jo ke neng ke na le jone ke gore ke ne ke sa itse ope kwa Johannesburg. Go ne go se ope wa balosika la me yo a neng a direla kwa ke neng ke tshwanetse go ya gone, ka jalo ke ne ke se na ope yo a ka nkamogelang kwa Johanneburg. Lesego ke gore morutabana wa me o ne a lemogile gore ke na le bothata mme o ne a simolola go nthusa ka bonako go bona lefelo le ke ka le dirisang fa ke sa ntse ke ikwadisa. O ne a rulaganya le batho ba a neng a ba itse kwa Johannesburg go nthusa fa ke goroga, mme ba ne ba ka nkisa kwa lefelong le le tlhokegang.

Letsatsi le ke tlogileng ka lone go ya kwa yunibesiting le ne le utlwala le farologane tota, ka gore ke ne ka tshwanela ke go tsaya leeto fa ke sa ntse ke tshositstswe ke merero e mentsi. Fa ke le mo beseng, ke ne ke akanya ka fa ke yang go lemoga mongwe yo ke iseng ke tsamaye ke kopane le ene mo nakong e e fetileng.

Ka letsatsi le ke neng ke sepela ka lone, ke ne ke na le tlhobaela thata, ka gore ke ne ke se na le yone tsela ya go ikgolaganya le mongwe go mo itsise gore ke kwa kae. Selulafounu ya me e ne e kolobile ka gore go ne go na pula mo tseleng ya go ya kwa seteišeneng sa dibese mo mosong oo.

Kwa bofelong ke ne ka goroga le go kgon a go atlega go ikgolaganya le motho yo o neng a tlie go ntsaya. Selo sa ntlha se ke se lemogileng fa ke goroga ke toropokgolo le dikago tse di telele, tse tsotlhe di neng di lebega e kete di a tshwana ka nako eo.

Ka letsatsi le, ke gakologelwa ke leka go tshwara ka tlhogo tsela ya kwa ke yang teng, ka go bala palo ya meretologo (go tšhika) le mebila e re e fetileng. Mme ke ne ka latlhegelwa ke palo mme ka itlhoboga, mme ka simolola go ela tlhoko ditlhagiso tse ke di filweng ka ga Johannesburg le gore ke ka falola jang bokebekwa jwa koo. Ka lesego ga ke a kgaratlha go bona lefelo la yunibesiti, ka gonne ke ne ke na le mongwe yo o itseng kgaolo eo.



### 3.2 PAKA YA KWADISO: MAITEMOGELO A MOTHOMONGWE

Go sa nne le mongwe yo o tlang go nkagatlhantsha fa ke gorogela kwadiso ya me kwa Johannesburg go amile paka ya me ya kwadiso. Ke ne ke le thari kwa kwadisong ka ntlha ya seo – ke gakologelwa gore ke ne ka tshwanela go siana ke ya kwa le kwa go dira gore batsamaisi ba dumele gore ke amogetswe, fa ke ntse ke leka go ikwadisa. Bothata jwa tlaleletso e ne le gore moetleetsi wa ditšehelete yo ke neng ke na le ene ka nako eo o ne a na le motseletsele wa ditiragalo tsa tlwaelo tsa mo nakong e e fetileng tsa go sa duele madi a a neng a na le maikarabelo a go a duela. Ba ne ba mpolelela gore ke ituelela madi a kwadiso, a ke neng ke se na one. Le ke lone lebaka le le ntirileng gore ke nne thari kwa kwadisong. Moetleetsi wa me wa ditšehelete o ne a gana go nkawela lekwalo la gore o tlaa na le boikarabelo jwa go ntuelela madi a dithuto a ngwaga oo, gore ke kgone go kwadiso.

Lesego ke gore ke ne ka tsenya kopo go baetleetsi ba ditšehelete ba le mmalwa, ka jalo mongwe o ne a fetola ka letsatsi la tswalelo ya kwadiso. Bothata ke gore ke ne ke se kwa sekolong ka nako ya karabo/tsibogo, mme seo se ne sa ntira gore ke nne thari kwa kwadisong. Ka Mosupologo wa beke e e latelang ke ne ka ya kwa yunibesiting, go leka go kwadiso. Mosupologo oo e ne e le tshimologo ya ditlelase tsa semesetara mme ka ntlha ya seo ba lefapha ba ne ba re ke tlie go retelelwae ke dithuto. Ba ne ba batla go somarela madi, a go ya ka bone a neng a ile go senngwa fela. Ke ne ke bolelwae go Boenjenere bo thatathata le gore ga nkitla ke kgona go tshwara fa dithuto di se tseng di fitlhile teng. Seno e ne e le seipato sa bone sa konokono (gareng ga tse dingwe) mme ba mpolelela gore ke boele kwa gae le gore ke tswe mo yunibesiting le pele ke simolola tota. Mme ke ne ke dumela gore ke tshwanetse go kwadisa ka gore ke ne ke tshwanelega e bile ke na le ditokomane tsotlheta molao. Ka ntlha ya botlhokakutlwisisano fa gare ga me le motho yo o kwa lefapheng yo o neng a na le boikarabelo jwa go thibolola batho gore ba kgone go kwadisa, e ne ya nna kgang – go fitlhela e rarabololwa ke Dini ya Boenjenere, yo o neng a rebola gore ke kwadisiwe le gore ke simolole go tsena ditlelase ka bonako. Tiego ya kwadiso e ntirile gore ke se ka ka tsenela seminar ya baithuti ba ngwaga wa ntlha.



### 3.3 GO TLWAE LA

E rile fa ke se na go Iwela morero wa kwadiso, ke ne ka tshwanelo go thulana le ntwa e nngwe ya dilo tse e seng tsa akatemi. Ka nako e e ne e le kgang ya marobalo. Mo ntlheng e, kgang e ne e le gore mo e batlileng e nna gongwe le gongwe marobalo a ne a tletse, ntle le fa a ne a sa dumelwelwa ke yunibesiti gore a neele marobalo a baithuti. Ka jalo, seno se ntirile gore ke fudugele kwa marobalong a me kwa tshimologong ya Mopitlwé, mo e neng e ka nna kgwedi le nngwe morago. Ka yone nako e, ke ne ke nna le mongwe yo ke neng ke mo itse, mme o ne a nthusa go tlhaloganya kgaolo, ka gore ke ne ke sa tsenela seminara.

*"Go bona mongwe a tsena fela fa pele ga gago morago ga gore o nne mo moleng ka lobaka lo lo leele lwa nako go katla tlhogo. Botlhokatekano go tswa mo baithuting ba bathusi go ntirile gore ke tlhagise matshwenyego tebang le go dirisa botsala go direlana dithuso. Ke rata batho, ke itumelela batho, mme dilo tseo tsotlhe tsa go sa fiwe tlotlo ke baithuti-ka-nna le baithuti ba bathusi go ne ga mphetola go na motho o sele."*

*"Go na le tlhaeletsano e nnye kgotsa ga e teng gotlhelele mo ditlhatlhelelong kwa yunibesiting ka ntlha ya puo ya tlhaeletsano. Ka dinako dingwe ga o tlhaloganye mareo, mme fa dilo di tlhagisiwa ka puo ya gago ke gone fa o tlhaloganyang botoka. Nna ka sebele ke kgaratlha go tlhaloganya dipampiri ts aakatemi tse re tshwanetseng go di ithuta. Seno se baka tiragatso e e bokoa ka gore ga o a tlhaloganya dintlha – e seng gore o ne o sa di itse, mme go ne go ka nna botoka fa di ne di le ka puo ya gago."*

# THARABOLOLO:

Tsela e e di gaisang ya go fenza dikgwetlho tseno tsotlhе ke go bua le batho le go dira ditsala, mme se se botlhokwa bogolo ke go botsa batho fa o batla tshedimosetso kgotsa fa o latlhеgile, mo go tlaa go thusang go aga gore o nne le tshepo mo go wena le tsela e o itlhagisang ka yone. Fa go tla mo go se tlhaloganyeng mo tlelaseng le go tshaba go botsa dipotso, ka dinako dingwe o tshwanetse fela go nna pelokgale le go botsa potso ya gago, mme fa ba go tshega o tlaa kgon a go itse gore o fositse kae le go nna le tshono ya go tlhaloganya kgopol o le go baakanya diphoso tsa gago. Tharabololo e nngwe ke go dirisa dikopano tsa therisano tse motlhathlheledi a di fileng go bao ba batlang thuso.



## POLELO KA GA MOITHUTI WA YUNIBESITI

O ne a ithutile kwa sekolong se segolo, a falotse materiki wa gagwe ka dipholo tse di kwa godimo mme a tshwanelega go ithutela dikerii ya Batšhela kwa yunibesiting.

O ne a tswa kwa lemoragong le le dikobo dikhutshwane. Mmaagwe e ne e le motsadi yo o se nang molekane e bile a sa thapiwa. Nako ya go ya kwa yunibesiting e ne e fitlhile mme ba ne ba tshwanetse go tsaya tshwetso. Mme o ne a tshwenyegile gore ngwana wa gagwe o ya go tshela jang kwa yunibesiting kwa ntle ga madi le diaparo tse di siameng. Mme fela o ne a sa itse mo go kalo ka maitlhophelo a go ithuta a a leng teng. O ne a ya kwa yunibesiting, a tlogela mmaagwe yo o tshwenyegileng kwa morago. Batho ba motse ba ne ba seba mmaagwe ba ipela ka go swaba ga gagwe mo ba neng ba go ikakanyetsa. Ba ne ba naganne gore ngwana wa gagwe o tlaa boa, ka e le mongwe wa batho ba ba humanegileng go gaisa yo ba mo itseng.

Go ne go sa le pele thata go ipela!

O ne a boela ga ka malatsi a boikhutso mme go ne go na le phetogo e kgolo mo go ene. O ne a lebega jaaka mongwe yo o tswang kgakala, mme o ne a le mongwe wa bone. O ne a nna sekao sa bankane ba gagwe ka gore ba ne ba tlhotlheleditswe mme botlhe ba ne ba batla go tshwana le ene. O ne a tsamaya ka boitshepo a itse gore bankane ba gagwe ba ne ba eletsa go tshwana nae. O ne a tswetse melomo ya bao ba buileng maswe ka ga mmaagwe le ene. Dilo tse tsotlhe di diregile fela ka gore tlhaloganyo ya gagwe e ne e katisitswe go bona molemo mo go sengwe le sengwe.



## 4. PHETOGELO GO YUNIBESITI




Nako e ke nngwe ya tse di gaisang tse o tlaa itemogelang tsone, le gone e tletse ka boitumelo jo bontsi, fa o kopana le batho ba bantšhwa ba bantsi ba ba tswang mo lemoramong le le farologaneng. Le fa go le jalo, go sa ntse go gwetlha, jaaka o leka go dira ditsala. Ka jalo o nna le dinako tseo tse ka tsone o tshwanelang go bua le mongwe le mongwe yo o kopanang le ene fela gore o se ikutlwé o lathhegile. Go na le dinako gape tse o tshwanetseng go reka dibuka fa o tlwaetse go fiwa sengwe le sengwe kwa sekolong se segolo. Gape o tshwanetse go tsenya kopo kgotsa go saenela matlole, mo go tlhokang gore o eme mo meleng e melelele, mme ka dinako dingwe go nna thata fa o se na sepe se o ka se jang.

GO TSWA KWA GAE...

...GO YA KWA YUNIBESITING

Go goroga kwa yunibesiting jaaka ngwana wa kwa magaeng go nna moithuti wa ngwaga wa ntlha ke kgwetlho e kgolo mme dikgwetlho tsotlhe di ka fenngwa. Go ithuta kwa yunibesiting go farologane thata le go ithuta kwa sekolong se segolwane. Go ithuta kwa yunibesiting ka dinako dingwe go ka raraana mo moithuting wa nako ya ntlha, mme go ikamanya le ba bangwe go dira gore tiro e nne bonojana, ka gonne o tlaa kopana le mongwe yo o fetileng ka dilo tse o fetang ka tsone.

Le gale, yunibesiti ga e tshose jaaka e ka tswa e lebega; gothle mo go tlhokiwang mo go wena ke gore o tswelele go dira se o tletseng go se dira.



BOITUMELELO JWA GO ITSE GORE  
O TLOGA O NNA MOITHUTI WA  
YUNIBESITI BO NYELELA FA BO  
KOPANA LE GO KATLEGA TLHOGO MO  
O KOPANANG LE GONE FA O FITLHA  
KWA YUNIBESITING EO.”

“DITLELASE TSE DIKGOLU DI KATLA  
TLHOGO KA BOTSONE.”

## A O NE O NA LE DIKGOLAGANO DIPE KWA YUNIBESITING?

"Ga o kitla o dumela ka fa ke neng ke kgaratlha ka teng – tota le go itse kemo ya me ya gore a ke amogetswe kgotsa nnyaa, ka gonane Fort Hare e retelelwae go fa baithuti tshedimosetso go ba itsise gore a ba amogetswe. Ke tlie fela kwano ka seteitemente sa dipholo tsa me, e bile ga ke itse gore ke tlaa robala kwa kae morago ga go kwadisiwa, ka gore ke ne ke le kgakala le legae."

Kwa yunibesiting o tlhoka go nna tsala le go iketla le ba bangwe. Ga o kgone go dira sengwe le sengwe o le esi. Mo lefatsheng le o sa le itseng, le batho ba o sa ba itseng, le go dira dilo tse o iseng o tsamaye o di dire, o tlhoka e le ruri go golagana le ba bangwe, gore o kgone go golagana le 'lefelo le le sa tlwaelegang' le e leng yunibesiti.

Go fetoga go tswa mo botshelong jwa magae go ya kwa botshelong jwa yunibesiti ga go ise ka gope go nne tirego e e bonolo. Go ya kwa yunibesiting go tshwana le go tsaya tselana e ntšhwa mo botshelong jwa gago. Ke boammaaruri gore botshelo ke leeto le le telele go ya kwa katlegong e e sa itseweng. Go golela mo magaeng, go tswa mo lemoragong kgotsa mo legaeng le le dikobo dikhutshwane, le go tsena sekolo se se kwa tengteng ga magae koo dilo di tsayang nako go fitlha kwa go wena, go ka dira gore baithuti ba ikutlwae jaaka e kete ba tshela mo lefatsheng le le lebetsweng. Ka dinako tse dingwe go botlhoko go golela kwa magaeng, o sa itse sepe ka botshelo jo bo kwa ntle kwa mme o itse fela botshelo jo o bo tshedileng, o gaeletswe mo magaeng. Go tswa mo magaeng go ya kwa yunibesiting go akaretrsae go kopana le batho ba ba ntšhwa, bangwe ba bone e se batho ba mofuta o tota o ka ratang go ikamanya le bone. Mme boammaaruri ke gore, seemo sengwe le sengwe se a tla e bile se a feta, ga se nnele ruri le gone sengwe le sengwe ga se gwetlwae ka fa o akanyang ka teng.



## 4.1 GO TSENELA DITHUTO TSA TLHATLHELELO

Selo sa ntlha se se thata se motho a rakanang le sone ke go dirisa lenaneo la dithuto gore o kgone go bona mafelo a o tshwanetseng go tsenela ditlelase kwa go one. Bontsi jwa rona re tlwaetse dikago tse dinnye tse di se nang matlhatlhaganyane e mentsi, ka jalo jaaka moiutu yo montšhwa ka dinako dingwe o a latlhega mme o felele o sa tsenele ditlelase tsa gago tsa ntlha. Ke nngwe ya dinako tse di gaisang, mme fela jalo di a tshosa, gonne bontsi jwa rona ba re tswang kwa dikgaolong tsa magae ga re kgone go tlhagisa maikutlo a rona ka thelelo ka Seesimane. Fa e le nako ya gago ya ntlha ya go tsenela tlelase, o tshaba go botsa dipotso ka gore o akanya gore balekane ba gago ba tlaa go tshega, ka o sa itshepe mo go lekaneng fa o bua Seesimane. Bontsi jwa rona bo tlwaetse go ithuta ka patitšhoko mo phaposiborutelong mme ga re itse sepe ka diporojeketara.


Gape go na le diphaposi tse dikgolo thatathata tsa tlhatlhobo. Go itemogela dilo tse dingwe e le la ntlha go ka tswa go kgatlhis, mme fela gape go ka ngamola tlhogo ka dinako dingwe. Mme go ngamoga tlhogo go a tokafala fa nako e ntse e tsamaya. Ka dinako dingwe go a re galefisa, mme ka nakwana e e latelang go nna sengwe se le rona re tshegang ka ga sone.

"Jaaka o ka bona, diteseke le ditulo di rulagantswe sentle. Ke gone fano fa ditlhatlhobo di kwalelwang teng. Ka paka e, mongwe le mongwe o itemogela nako e e bokete, ka gore ga go na ope yo o letlelwang go tlhaeletsana le motho yo mongwe ka ntlha ya melao ya ditlhatlhobo. Mela e rulagantswe ka tsela e mela ya mojule wa lefapha le le rileng e kgaogantsweng ka teng ka mela ya mojule go tswa mo lefapheng le lengwe."



## 4.2 GO TLWAE LA LEFATSHE LA

Go ya ka thanodi e e mo Google, 'lefatshe la dijjitale' go tewa lefatshe le kwa go lone batho ba golaganang ka thekenoloji ba dirisa ditsela tsa tlhaeletsano ka namana tse di jaaka diimeile. Jaaka moithuti, tsel a le nngwe fela ya tlhaeletsano e o e tlwaetseng ke WhatsApp le Facebook, mme fa o se na go goroga kwa yunibesiting, o tshwanetse go tlwaela mefuta e mentshwa ya tlhaeletsano. Go fa sekao, o tshwanetse go tlholo diimeile tsa gago go bona dikitsiso tse motlhatlheledi a di manegileng. Gape, o tshwanetse go fitlhelela uLink le Blackboard go bona dintlha le go tlholo diasenemente, sengwe se e leng tirego e thata fa o sa e tlwaela. Selo se sengwe se bontsi jwa rona bo tlwaetseng go se dira ke go isa diasauenemente tse di kwadiweng ka seatla, o bo o bula Inthanete fela le go batla potso e o e batlang go bona karabo ya yone o bo o isa asauenemente. Mme fa o le kwa yunibesiting, o rutiwa gore go tsaya tiro jaaka e ntse go tswa go Google ke kutsokwalo, le gore go palelwa ke go neela tshupetso ya nopolole kutsokwalo, e e felelang ka theetso ya kgalemo.



## 4.3 GO IKEMELA

Eno ke nngwe ya dinako tse di thata mme gape e le e e gaisang, ka gore o bona tshono ya gago ya go nna o le nosi o se mo tlhokomelong ya batsadi ba gago. Gape go thata, ka o tshwanela ke go ikapeela letsatsi le letsatsi, mo e nnang tiro e ntsi fa o lapile go tswa mo ditlelaseng tsotlhе tse o di tsenetseng mo letsatsing leo. Mme, tota ga go re sitise gonre tla ka bokgoni jo bo jaaka go itirela dijo tsa rona, go apaya gape le go itlhokomela le go tlhokomela batho ba ba re dikologileng, mo e leng mosola mo go tlholeng lelapa le le ntshwa le batho ba ba go dikologileng. Tirego e le yone e na le dikgwetlhо, le gone o tshwanetse go tlhopha ditsala tse di nang le maikaelelo a a tshwanang le a gago go go rotletsa fa o ntse o ithuta, ka gore ga o na tlhokomelo ya batsadi, mo go felelang ka bontsi jwa baithuti ba lebala dibuka, mme ba felela ba retelelwа ke dithuto.



## LEFELO LA KALOSO

"Seno se sentle thata. O ka akanya gore morago ga nako e telele mo go kalo o dira dikerii e e rileng, go tla nako ya kaloso  
- oo ijaa!!! Modimo o mogolo ka dinako tsotlhе. Dialogane di mo letlhakoreng le le lengwe, mme batsadi le bathhokomedi ba mo letlhakoreng le lengwe."



## 5. GO ALOGA LE GO TSWELELA PELE

Selo se le sengwe fela se se nkgontshitseng go tswela pele le go nthusa go tsepamisa boikaelelo e ne e le lebaka la ntlha le le ntlositseng kwa legaeng la me: go nna le dikerii. Bokgoni jwa go bona le go dirisa ditšhelete boikemedi di ikaegile ka se. E ne e se fela kgang ya go falola dithuto le go aloga, mme gape ke ka ntlha ya gore tota ke ne ke se na boitlhophelo bope. Ke tswa mo lemoragong la lelapa le le humanegileng mme ruri ke batla go fedisa lehuma, ka ntlha ya gore seriti le boitlotlo jwa me ga di ntetle go sala ke ntse jalo. Go galela botshelo jwa manobonobo jo ke bo boneng mo thelebišeneng le mo baagisaning le gone go ntlhotlheleditse.

Go tswa kwa kgaolong ya magae go ne ga nna mosola mo go nna mo lefatsheng leno la seeng. Ntlha ya go bo ke sa tlwaela go ya meletlong (go ya dittelelapeng tsa masigo) e ne ya nna tlhotlheletso go tsepamisa mo go gaisang mo dithutong. Poifo ya go amogiwa kgotsa go kgothosiwa le go latlhega e ne ya ntira gore ke se ye gope. E ne e se ka go bo ke ne ke sa itumelele boša jwa me, mme maitseo a ke ttileng ka one go tswa kwa lapeng a ne a tswelela go nkogela kwa tafoleng ya me ya go ithutela le setulo, le mororo kgatelelo ya go tshwana le bankane ba me ka dinako tse dingwe e ne e le ntsi thata. Ka gore ke tlwaetse go tsepamisa mo dilong tse di botlhokwa mo botshelong, ke ne ka tswelela fela go dirisa madi a me ka bothhale. Seno ga se a dira gore ke tlhaolwe ke batho ba bangwe, mme ke ne ka tlhopha go nna le seabe mo go direng botsalano jo bo molemo, jaaka go tsaya karolo le go tsenela ditiro tse di farologaneng tsa metshameko mo yunibesiting, go bogela dibaeskopo le ditsala, go nna matlhagatlhaga mo go tsa social mass media, le go iketla fela kwa tikatikweng ya baithuti le ditsala kgotsa kwa mabenkeleng go mo tikologong ya khamphase.

Poifo ya go latlhelwa ke basari kgotsa sekema sa ditšhelete le yone e ne ya mpha maikatlapelo a go ithuta mmogo. Ke tswa mo lelapeng le le sa kgoneng go duelela madi a me a dithuto ka jalo ke ne ka tshwanelo go ithuta thata le go netefatsa gore ke fenza ditlhatalhobo gore ke tswelele go nna le basari. Go boela kwa gae ke iphotlhhere (ke se na dikerii) e ne e le matlhabisa ditlhong le go swabisa mo ke neng ke go tila ka mo go bonalang.


Go nna kwa yunibesiting ke maitemogelo a a gaisang ka gotlhe, ka gore o gololesegwa mo maitsholong a batsadi a go sireletsa go feta selekano le go kopana le batho ba bantšhwa ba ba nang le maitemoglo a a farologaneng. Go molemo go utolola dilo tse dintšhwa le go tswa mo lefelong la rona la go tlhaba kgobe ka mmutlwla la magae a rona, fa re ithuta ka ga bonneta jwa go iketleeletsa matshelo a rona.



"LEMORAGO LA GAGO  
GA LE LAOLE ISAGO YA  
GAGO."



**"BOTSHELO BO RE ISA  
KWA MAFELONG A BOYO  
A A FAROLOGANENG A  
OPE A ISENG A NAGANE  
KA ONE."**



## 6. KGAKOLOLO YA BOFELO



Fa o lebelela kwa morago kwa dipolelong le maitemogelo a a kailweng mo bukeng e ke baithuti ba ba farologaneng go tswa mo ditheong tse di farologaneng, o ka nna wa amanya seemo sa gago le tse di umakilweng mo bukeng e. Ka tiriso e e lolameng ya bukana e, bonnye o ka kgona go fenza bontsi jwa dikgwetlho tse o kopanang le tsona fa o tsenya kopo, o itemogela phetogo, le go kgotlhelela kwa yunibesiti.

Jaaka moithuti, o tshwanetse go gakologelwa dinako tsa boitumelo mo botshelong jwa gago le go beela kwa thoko tse di maswe tse di ka se busediweng kwa morago, go dira gore di se go gobatse thata. Re tshwanetse go tlhaloganya gore re tsetswe re farologane, boleng jwa rona bo mo maatleng a rona a go lwantsha dikgwetlho tsotlhe ntle le go ineela kgotsa go lelela tse di fetileng.

Tlhaeletsano e bothhokwa thata; leka go nna le mogakolodi mo botshelong mme o bue le batho ba ba fang tshedimosetso e e tlhokegang. Kgotlhelela mme o se ka wa tlaopa boiphediso jwa gago kgotsa wa bo tseela tlase, kgotsa wa tlhoka go bo tsaya tsiya. Ngaparela ditumelo tsa gago mme o gaisane le wena – ikage ka letsatsi lengwe le lengwe.

### KE DIRA ENG JAANONG?

Fa o kgatlhegela go ya kwa yunibesiting – kgotsa fa o itse mongwe yo o nang le kgatlhego – kgato ya ntlha ke go senka ka Google maina a diyunibesiti tse o di kgatlhegelang. Ke gone o ka lebang gore go rutiwa eng le dikarolo tse di farologaneng tsa thuto.

Fa o se na go nna le tshedimosetso e o e tlhokang, tobetsa mo go "admissions" kgotsa "applications" go dira kopo mo inthaneteng. Go tlaa nna le dithha tsa kgolagano fa o batla go letsa mogala kgotsa go romela imeile e e kopang kgakololo ya go ya pele.

*O elelediwa masego le katlego!*



## 7. DITEBOGO



### YUNIBESITI YA JOHANNESBURG

Amos Vusi Msiza  
Asiphe Mvandaba  
Dennis Mohlalela  
\*Edison Muthisi  
Elias Moyana  
Ellon Makhuvele  
\*Enocent M. Maake  
Eubert Khosa  
Fumani T. Monareng  
Ignatia Malebo Namane  
Kagiso Manyamma  
Kamogelo Mogane  
Keletso C. Maine  
\*Mack Mogale  
Madise Kenneth Moteme  
Masala Ramanugu  
\*Mpho G. Mphahlele  
Nosipho Zondo  
Rocky Ramaube  
Sefakoane Ntsoane  
\*Sinah M. Phatlane  
\*William Ndhlovu  
\*Zandile Tsotetsi

### YUNIBESITI YA RHODES

Abongile Deliwe  
Andiswa Mabusela  
Aphelele Mafuya  
\*Avela Pamla  
Funeka Mjoli  
Indiphile Ntlanga  
Kamvalethu Vanqa  
Lazola Mpapela  
\*Ludumo Mgobo  
Mfanelo Bomoyi  
Mpfunzeni Mudau  
Nangamso Cewu  
Noxolo Mabena  
Papama Vose  
Phoziswa Ndumndum  
\*Putuma Balintulo  
Sandisiwe Dakela  
Sesethu Dunywa  
Vuyisile Mohlala  
Zanokhanyo Mazeka  
Zenande Ratazayo  
Zenande Sojoli  
Ziyanda Tilana  
Zizipho Ngcingingi



## **YUNIBESITI YA FORT HARE**

Andisiwe Mdlungu  
\*Anovuyo Sidubedube  
\*Asandiswa Tshotsho  
\*Fada Bonwabise  
Hlangalwethu Mgwayi  
\*Kabelo P. Lehula  
\* Kgotsofalang M. Monoane  
\*Luvo Mzinyathi  
\*Michael S. Mamba  
Mpumelelo Candlovu  
\* Ndibulele Majikijela  
\* Nelile Mponjwana  
Sesethu Mlokothi  
Siposethu Xipula  
\* Siyanda Peter  
Zamokhuhle Mdungi  
Ziyanda Diko  
Zizile Mamba Manzi

## **ELA TLHOKO**

Ditebogo go Joel Roberts  
le Liam Wisker ka thuso ya  
bone ya go tseleganya.

Ditebogo go Karma Elston  
ka go dira moakanyetso le  
go fometa tokomane e

## **SETLHOPHA SA TLHOTLHOMISO YA POROJEKE**

Alison Curry  
Beatrice Akala  
Brenda Leibowitz  
Emmanuel Mgqwashu  
Gina Wisker  
Hellen Ochuot  
Karen Desborough  
Kibbie Naidoo  
Lisa Lucas  
Lorenzo Dalvit  
Lulekwa Baleni  
Martha Chigovanyika  
Nathi Madondo  
Ntsika Kit  
Patricia Muhuro  
Rachel Masika  
Shashi Cullinan Cook  
Sheila Trahar  
Sue Timmis  
Susanna Siddiqui  
Tatenda Chatikobo  
Thea de Wet

\* Ke batlholtlhomisi-mmogo ba ba nnileng le tshwaelo mo dibukanatlhomong  
tsa ntla ka go nna bakwadi/batseleganyi.



# KA GA POROJEKE

Ka tshwaraganelo le diyunibesiti mo kgaolong e anameng ya Borwa jwa Aforika, re tlhotlhomisitse maitemogelo a phetogo ya baithuti go ya kwa thutong e kgolwane mo Afrikaborwa, re dira le batlhotlhomisi-mmogo ba baithuti, baakatemi le baeteledipele ba yunibesiti.

Porojeke eno ya tshwaraganelo ya Newton Fund ya dikgwedi tse 36, e e abetsweng matlole ke ESRC le NRF, e simolotswe ka Diphalane 2016 mme ya wediwa ka Lwetse 2019.



E tshwaetswe go Brenda Lebowitz  
1957 - 2018

Go bona tshedimosetso ya go ya pele tsweetswee ikgolaganye le  
[sarihe-project@bristol.ac.uk](mailto:sarihe-project@bristol.ac.uk)

Ditshwantsho tsotlhe di tswa mo porojekeng  
ya SARiHE

Tiro e e filwe laesense ka fa tlase ga Creative  
Commons Attribution-Non-Commercial-  
ShareAlike 4.0 International License.

(Go bona khopi ya laesense e, etela mo:  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

